

Бары дойдулар пролетарийдара, холбохун!

# САНА ОЛОХ

ССКП ЧУРАПЧЫТААБЫ РАЙНОМУН УОННА НАРОДНАЯ ДЕПУТАТТАР ОРОЙУОННААБЫ СОВЕТТАРЫН ОРГАНА

Х а б ы а т  
1931 жыл алтынның  
ийтан тахсар

№ 23(5379)

1930 жыл. Олунньу 21 күнү  
чэппизэр

Сыаната  
2 харчы

## БЫЫБАР ИЯНИНЭЭБИ МУНЬБАХТАР

Депутатка кандидаттар—быыбардааччыларгыар

### ЧУРАПЧЫ

Оройуон киини—Чурапчы сэлэниэтиги быыбардааччылары Саха АССР Верховнай Советыгар 134 №-дээх Чурапчытаабы уо, куруктан депутатка кандидат республика тыатын ха, хаайыстыбатын министр Михаил Ефимович Николаевы кытта көрсүбүтүрүстүгү быыныга-майгыга деловойдук буолаан аста.

Быыбар иянинээри мун, нөөрү кылгас кириин ты, лыван ССКП райкомун бастакы секретара И. П. Листиков аста. Итэрдэлээх киини, тыа хаайыстыбатын управлениетин кылаа, былай агронома В. Ф. Ермолаев, буолаары турар быыбардар уратыларын, ордук эппиэттээх кэмгэ барыларын бэлэттээн ту, рупт депутатка кандидат М. Е. Николаев олохун уонна үлэтин быыбардаач, чыларга сыйылын билдирэ, нэрээ.

— Таб. М. Е. Николаев, — диирээ киини түмүгэр, республика биэр үүнүм шэр салайар үлэнигэ, тыа хаайыстыбатын салгыны өрө көтөбүүтэ улахан инициативалаах, дьобурдаах салайааччы. Киини бийиги итэрдэлбитин чыэстээхтик толороругар туох дауана сирбардааччылар суох. Күн, дү быыбардааччылар, олун, нуу 24 күнүгэр норуот бу достойнай кандидаттын ийин буна бары көтөөхтүк ку, оластылар!

Муньбахха тыл эппит Чурапчы сельсоветин не, полкомун председател М. И. Вельх, Е. И. Курашов атынан орто оскуола дир, ректорын үрөх чааһыгар солбуулааччы А. Е. Гордеева, «Якутсовхозстрой» ТМЗ-тын шофера Н. А. Дьяконов, эдэр быыбар, дааччы И. Массеева, интер, нэт-оскуола директора К. С. Постников, кырдыас быыбардааччы Ф. А. Кош, стеников уо. д. а. таб. М. Е. Николаев кандидатура, ын, биэр санаанан өйүүл, дэрин биллэрдилэр, быыбар күнүгэр бу достойнай кан, дидат ийини бука бары куластыылыларыгар мусту, бут быыбардааччыларын ийиридилэр уонна депу, танка кандидатка кэккэ наказытар бэрдиэлэр.

Кирибит шакалартан ор, дук боччумнаахтарынан чу, гестаабы сыйларга оройуон киинигэр орто оскуола таас комплексин, 50 мистээдээх өдө садын, интернат-оскуо, лага 102 мистээдээх олоорор көрүбү тууту буолдулар. Быыбардааччылар ийиниэ-

хэ депутатка кандидат не, мете наадатын чорботон билистээтилэр.

Мустубут дьонунан ийин, тик көрсүлүүбүт М. Е. Ни, колаев бийэтин харда ты, лыгар өлүс пиялетка сый, ларыгар республика тыатын хаайыстыбатын үлэнигэр ийини ситиһиллэригэр уонна киинлэр ийини сорукта, рыгар тохтоото. Түмүгэр киини үрдүк итэргэ ийин быыбардааччыларга махта, нарын эттэ уонна норуот волатын толорор ийин би, лэбин, дьобурбун харыс, тыам суога диир эрэннэрээ.

Муньбах кыттыылаахта, ра быыбардары үлэбэ ба, лэхтардаах көрсөн үрдүк тэрээһиннээхтик ытарга быһаарынылар.

### СЫЛАН

Саха АССР Верховнай Советыгар 132 №-дээх Сыланнаабы быыбардыыр ускуруктан депутатка кан, дидат ССКП райкомун бастакы секретара Иван Павлович Листиков бу күн, иэргэ Сылан ийиннээгин быыбардааччыларын кытта көрсүбүтүрүстүгү.

Киини «Чурапчы» совхоз киини отделениетин Бара, тээрэ, Улахан Куулаах уонна Түөһүтээри учаласта, тарыгар сыйдыан общест, веннай сүөһү кыстыгы, атын хаайыстыбанынай үлэлэр туруктары, дьон олохун, дьаһабын кытта билистэ уонна ийиниэ олохтоох быыбардааччыла, ры көрсөн сыйылын кэп, сэттэ, оройуон, совхоз үлэтин туһунан билдирэ, нэрээ.

Уһун Куулаах сельскэй Куулура дьэтигэр буол, бут эбэх кииндөөх быыбар ийиннээри муньбагы Сылан сельсоветин исполко, муун председател Б. П. Башцев аста.

Итэрдэлээх ийини совхоз парткомун секретара М. С. Леонтьева, депутатка кан, дидат И. П. Листиков үлэ, тик, олохун туһунан мусту, бут дьонго тоору би, лдиринэрэн туран, киинлэр быыбар күнүгэр ком, мунистар уонна партията суохтар биэр сомого бля, тарын достойнай кандида, тын ийини куластыылылары, гар таһыраа.

Республика государ, ственнай былаабын үрдүкү органыгар таб. И. П. Лис, тиков кандидатуратын өйөөн муньбахха кырды, ас быыбардааччы Ф. В. Макаров, совхоз отдел, ениетин иккэлитта П. Г. Макарова, зоотехник Р. К. Софронова, учуутал И. К.

Минаров уо. д. а.—барыта 8 киини тыл эттэ. Киинлэр Таандарага 400 сүөһү күн, рэр хотонун туутуун са, далдырга, совхоз киинигэр туулула турар гараж үлэ, бэ кириитин түргэттэргэ, орто оскуола учууталларын үчүгэй олоор дьэниэ хааччылыыга, Чурапчы—Сылан—Килэги—Арым, лаах суолун туусаран оро, рууга көмөлөбөрүгэр депу, танка кандидатка махта, тары бэрдиэлэр.

Депутатка кандидат И. П. Листиков бэйэтин ийин, тик республика уонна оройуон үлэнигэрэ онус ийитетки сурудахтарын ситиһиллээхтик толорор ийин айымпылаах үлэлэ, рин туһунан кэпсээтэ уон, на быыбардааччылар бол, донтолору 1930 сылга оройуон тыатын хаайысты, быбатын, совхоз коллекти, вин ийинлэригэр турар соруктарга туһайды. Тү, күгэр киини үрдүк итэргэ ийин быыбардааччыларга махтанна уонна норуот итэргэни толорор туһугар күтүспү, дьобурбун бары, тын ууран үлэниэм диир эттэ.

Быыбар иянинээри мун, ьбах кыттыылаахтара В. И. Ленин юбилейин үлэбэ са, ил бэлэхтердээх көрсөргө, пиялетканы ситиһиллээх, тик түмүгүгүгэ туһайыа, лыбыт уураары иланылар.

### ЧАКЫР

Эрилик Эристини ааты, нан совхозна Александра Николаевна Кариллина ор, то оскуола кэнииттээн ком, сомоньскэй пугеппанан кэ, битэ. Оскуолага үлэни сыйдыан ийэтигэр, эдэнигэр көмөлөбө үөрөммү, тэ. Оной маньыкыт үлэ, тигэр сыстаас, кыһамныы-

(Бүтүүтүн 2 стр. көр).

## ГОЭЛРО: 60 СЫЛ ААСПЫТЫН КЭННЭ

В. И. Ленин Советтар Бүтүн Россиятаары VIII съездаригэр ГОЭЛРО бы, лаванын партин ийиниэ про, грамматынан ааттаабыта. Россияны электрификация, лаабын Государственной комиссиата 1920 жыл олун, нуу 21 күнүгэр тэриллиби, тэ. ГОЭЛРО былаан дөй, дүтү коммунизм материал, най-технической базатын билимтанын электрифика, циялаабын туһунан ленин, скэй үрөх быһаарылаах тү, нүгүгүн буолбута.

1921 сыллаахха дойдуга 520 мөлүүбүн киловатт, ыас электроэнергия оро, нуллубута. Бүтүн дойдү электростанциялары ийи, чини 4 чаас ийиниэ олоорон таһаараллар.

1929 сылга дойдуга Элек, тронергияны олооруу I триллион 240 миллиард ки, ловатт-часка тэһэсиэти. Билэтиги энергетикага ула, дан дууруур атомнай стан, циялары туутууга ууруллар. АЭС-лар электроэнергияны оло, рон таһаарыларга тү, ргө тэһэсиэти үүнэр.

Билигин ийиниэ бийиги дойдубутугар 96 энергосис, темалар үлэнилэр. Киини, лэртэн үгүстэрэ II бэдэг хлабобустарга түмээлэр. Электрэнергия улахан өт, тө 750 киловатт күрүү, лээх уһулуну күтүгээх ли, никларынан бэриллэлэр. Оттон Сибиртэн дойдү европейскэй итүгэр тогу биэрэргэ 1150 киловатт кү, рүрүлээх ДЭП тутулура бэ, диттэлэр.

(ССТА).

## Ударнай үлэ вахтага

В. И. Ленин төрөөбүтэ 110 сыла туолуутун уонна быыбардары көрсө

## Чыэстээхтик толордулар

«Сельхозтехника» холбо, редуксуула олохулуна, нугун өрөмүөнүгүр мастер, Мастерской коллектива т. о. о. коллектива быы, олунуу 20 күнүгэрэ ту, бардары көрсө ылыммыт ругунаа 16 тракторы, 6 социалистической эбэһээтэ, дистибитини чыэстээхтик то, лордо.

Машина валовойуон 59 т. ий. солж. суумалаах бо, 10 автомашина двигатели өрөмүөннээтэ.

Г. СИВЦЕВ.

## Үрүн илгэ күрээбэр

«Чурапчы» совхоз Сылан, «Чолбон» ферматын атын ийиэри отделениетин опыт, цыагы маньыкыста А. У. Макарова, А. В. Никитина, Макаров кыстык биеэ ийи, гэр валовойуон 5185 кг биеэ ийынаары соруудах, тырын эмнэ ыраадынан аһары толордулар.

В. ДМИТРИЕВ.

## 90 рейс олоһулуу

Субуруускай атынан таһарга үрдэтиллибит со, совхоз Хатылытаагы отде, лениетин Семен Николае, вич Литвинцев старшайдаах. Олунуу 20 күнүгэрэ оту таһар эвонота улуу туругунаа Литвинцевтээх сирдыт юбилейин көрсө 23 тонна оту кыбыыга сүө, Мырылаттан Лахалды кэи, билистэммит кирби, тоһна Сугулаан фермала, ларки илар кыһтанымлар.

650-тонна оту «СО» көрр.

## Тылларгыар турдулар

УСФСР, Саха АССР Вер, ховнай Советтарыгар уонна олохтоох Советтар быы, бардыр көрсө Субуруус, кай атынан совхоз Елена Николаевна Кронякова старшайдаах «Юность» комсомольскэй ийичат фер, матын коллектива сыл сирдэллээригэр валовойу, он 105 центнер үтүгү мьрга үрдэтиллибит эбө, нээтэлиститибини ылыммыта. Оной Соловьевтар быы, бар чыэһигэр биэрбит ты, ларын чыэстээхтик толор, дулар. Отделение үрдүнэн барыта валовойуон 39 тонна үтү маһа. Ити эбө, нээтэлиститибиттэн 23 тонна ордук.

Төлүһүмүгэ уонна олун, А. МАКАРОВ.

## Былаан куоһарылар

Дмитрий Петрович Ни, кифоров старшайдаах «Чу, рапчы» совхоз Таандара, таабы ферматын ийичат сүөһүнү көрөөччүлэрэ кыс, күрүгүгү көрөөччүлэрэ бэйэлэрэ керөр 121 сүөһүлэрин хас биэрдиилэрини 50-нуу кг тө, либүтэн, былааннарын 10-

С. ЯКОВЛЕВ.



Бу күннэргэ оройуонта агитпунктар быыбар ийин, нөөри политической-масс, абай үлэни куруктаах та, чылар. Холбоһотоору агит, пункт депутаттарга канди, даттар ийин агитацияны ү, чүгөбдүк тэрийдэ. Бу агитпунк коммунист М. Г. Павлов салайар. Агитпун, лекция советскэй быыбар, дытар системаны, билиит демократиялыт ордуотарын быһаарыыга үтүс үлэни, мытта.

СНИМКА: (Хатылытан уһа) агитпункт начальни, ца М. Г. Павлов агитатор, дар «В. И. Ленин» А. И. Петрова уонна В. И. Ар, сунуона сүбэ биэрэр.

П. Ожешников фотога.





